

t5_bciideal
(TMRZFFhHZy5euT2wr7EtPurbha69uZm1ohB)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_bcialg_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow ((m2_bcialg_1 X1 X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 \\ & X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 \\ & X0)) \Rightarrow (((X2 \in X1) \wedge (r1_bcialg_1 X0 X3 X2)) \Rightarrow (X3 \in X1)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ & X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ & X2 X0 X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X2 X0)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v3_bcialg_1 X0) \wedge ((v4_bcialg_1 \\ & X0) \wedge ((v5_bcialg_1 X0) \wedge ((v7_bcialg_1 X0) \wedge (l2_bcialg_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.(m2_bcialg_1 X1 X0) \Rightarrow ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 \\ & X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow((m1_subset_1 X1 X0)\Leftrightarrow \\ (X1 \in X0)))\wedge((v1_xboole_0 X0)\Rightarrow((m1_subset_1 X1 X0)\Leftrightarrow(v1_xboole_0 \\ X1))) \end{aligned} \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ X0))\Rightarrow(v1_xboole_0 X1)) \tag{6}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0)\wedge((v3_bialg_1 X0)\wedge((v4_bialg_1 \\ X0)\wedge((v5_bialg_1 X0)\wedge((v7_bialg_1 X0)\wedge(l2_bialg_1 X0))))))\Rightarrow \\ (\forall X1.(m2_bialg_1 X1 X0)\Rightarrow(\forall X2.(m1_subset_1 X2 (\\ u1_struct_0 X0))\Rightarrow(\forall X3.(m2_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0) \\ X1)\Rightarrow((r1_bialg_1 X0 X2 X3)\Rightarrow(X2 \in X1)))))) \end{aligned}$$